



САҢГА ОЛЖ

№ 37 (12016) • Балабан ыйын 19 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу күннэргэ

Кэпсиэхпин баҕарабын

Хатылыга — үйэлэри ситимниир мүсүойга/3

Дьыллар уонна дьоннор

Көһөрүллүү ол дьулаан кэмнэрэ.../4

Биһиэхэ суруйаллар

Ааллаах Үүн таһаҕасчыта/5

“Холустаҕа суруллубут устуоруйа” быыстапка аһылынна

Улууска — бу күннэргэ. Саха сиригэр бастакы баталист-худуоһунньук Иван Лебедев быыстапката дьон-сэргэ сэнгээриитин ылла/2



© Быыстапка түгэнэ. РСМДН ЖЭДРМНО ОЙ ТҮӨРҮӨТӨ

Тэттик

Чурапчы улуунун баһылыгы нэдиэлэтээби планеркатыгар

Манна ааспыт өрөбүлгэ ытыллыбыт биир кэлим муниципальнай быыбардар түмүктэрин иһитиннэрдилэр, үүммүт нэдиэлэ былааннарын ылыннылар.

Планеркага этиллибитинэн, “Биир ныгыл Арасыйыа” баарыйаттан Иван Пономарев быыбардааччы өйөбүлүн 95,92% ылан, Чурапчы улуунун Кытаанах нэһилиэгин баһылыгынан талыллына. Итини сэргэ Кытаанах, Хоттоҕо, Сылан, Соловьев нэһиликтэригэр уонна учаастактарыгар олохтоох салайыныы бэрэстэбиитэллээх уорганын дьокутааттарын быыбардаатылар.

Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар Чурапчы колхозостарын күүс өтүнэн Хоту көһөрүү күнүгэр аналлаах дэҕээдэ балабан ыйын 15 күнүттэн саҕаланна. Кутурбан күнүгэр ананымт дэҕээдэ чэрчитинэн үгүс културунай, иитэр-үөрэтэр, үйэтитэр тэрээһиннэр ытыллылар.

Норуоттар икки ардыларынааҕы библиографическай кэнгириэскэ кытыннылар

Балабан ыйын 16-19 күннэригэр Дьокуускай куоракка СӨ Национальнай библиотезиэ тэриллэбитэ 100 сылыгар ананымт IV норуоттар икки ардыларынааҕы библиографическай “Библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира» конгресс ытылла турар. Тас дойдуттан уонна Россия бедөн библиотезикэлэрин салайааччылары, учуонайдара кыттыны ылаллар. 4 күн устата өрөспүүбүлүкэбит бары библиотезикэлэриттэн делегациялар бу улахан кэнгириэскэ араас хайыскаларынан библиография билингги туругун, сайдыытын ырытыһан, дьүүллэһэн санаа атастаһахтара. Чурапчытаагы библиотечнай ситим 26 үлэһитэ үйэҕэ биридэ буолар улахан тэрээһингэ кыттыны ыла сылдылар.

Полярнай уулуссаҕа суолу тупсардылар

“Харахпыт далыгар улааппыт уолаттарбыт Захаровтар, Павловтар, Васильевтар бары түмсэн, Полярнай уулуссаҕа буор, таас кутан, наһаа үчүгэйдик тэннээн кэбистилэр. Эрдэ бу суолбут наһаа дьаабы этэ, онон олохтохтор уолаттарбытыгар махталбыт улахан”,- диир “Центральнай” ТОС биир ытык кырдыаҕаһа Екатерина Иннокентьевна Павлова үөрүүтүн үллэстэр.

“Улыбка» уһууаан сарсыардаагы сэрээккэҕэ ыгырар

Быйылгы сыл саҕаланыыта улуус баһылыга Степан Саргыдаев улуус тэрилтэлэригэр, оскуолаларга 5-тии мүнүүтэлээх эти-хааны чэбдигирдэр сэрээккэни киллэрэр туһунан дьаһан таһаарбыта.

Бу дьаһалга ологуран, П.И. Борисова аатынан “Улыбка” уһууаан үлэһиттэригэр, төрөппүттэргэ анаан сарсыардаагы сэрээккэни тэрийэр. Сэрээккэни уһууаан эти-хааны эрчийэр инструктора Наталья Ефимова иилээн-саҕалаан ыгар.

Чурапчыга күн-дьыл туруга



Балабан ыйын 19 күнэ БЭЭТИНСЭ

Балабан ыйын 20 күнэ СУБУОТА

Балабан ыйын 21 күнэ БАСКЫҤААНҤА

Балабан ыйын 22 күнэ БЭНИДИЭНҤЫК

Балабан ыйын 23 күнэ ОПТУОРУНҤЫК

Балабан ыйын 24 күнэ СЭРЭДЭ

Балабан ыйын 25 күнэ ЧЭППИЭР



6° -8°



3° -8°



4° -6°



4° -5°



4° -6°



6° -6°



6° -3°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Илинги экэнэмиичэскэй форум түмүктэрин ырыттылар

Айсен Николаев Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба дьаһалтатын, салалтатын кытта муньааха Саха сириг дэлэгэссийэтин Илинги экэнэмиичэскэй форумга кыттыгытын түмүктэрин таһаарда. Тэрээһин Улук Илин социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытын иннини күнүгэр сылдыар эрэггийэннэригэн биридэстэрин - Саха сириг бөлөгөгөргө таһаарылаах быһааааа буолбутун бэлэ-тээтэ. Форум түмүгүнэн өрөспүүбүлүкэ 106 млрд солк. таһа уопсай суумалаах 27 сөбүлэһиниэ илии баттаата. Онуоха уопсай инвестиция бартыбыла 641 млрд кэригэ солк. тэ-ннээр. Бу салгым үлэсэ сүдү тирэх, бэдөөг бырайыактары олоххо киллэриниэ уонна дьон олохун хаачыстыбатын тупсарымыга инники хамсырга кыах биэриэтин туһунан өрөспүүбүлүкэ баһылыга эттэ.

Арассыыйа ДОСААФ тэрилтэтин бэрэссэдээтэлинин көрүстүлэр

Эрэггийэн баһылыга Арассыыйа ДОСААФ тэрилтэтин бэрэссэдээтэлэ Денис Добряков кытта көрүстэ. Тэрилтэ Саха сиригээни салаатын үлэтин сайыннары, байыаннай-учуотунай идэлэргэ исписэлиистэри бэлэмнээһин, ыччаты патриотическай итинигэ бырайыактары биригэ олоххо киллэрини боппуруостарын дүүдэлэстилэр. Чуолаан эбии үөрэхтээһини сайыннарымыга болломтону уурдулар.

Оттук сезонугар бэлэм боппуруостарыгар муньаах тэрилиннэ

Бу муньааха Ил Дархан Энергетика хампааньналарын инники өттүгэр дьон интэриэһинигэр ОДЫКХ хочуолунайдарыгар уоту биэриини хааччахтаабаака, иэни төлөбүү боппуруоһун биригэ тобулан быһаарсарга ынырда. Хас да күн сорох улуустарга уоту хааччахтаабыттарынан, резервээр баар источниктан уоту биэрбиттэрэ. Онуоха кыһан ыксаллаах түгэн үөскээтээһинэ, тохтоло суох уоту резервээтэн биэрэргэ бэлэм буолууну бэрэбиэркэллэригэ уонна хонтурооллуурга Айсен Николаев соруудахтаата. Итиннэ өттүгүнэн хааччылымы күн айы хонтурооллуурга сорууда. Уп министриэристибэтигэр буддьүөккэ субсидияга харчы көрдүлүүтүн хааччыларга соруудахтаата.

Тутууну уонна саңардыыны хонтурооллуур суһал ыстаап муньаага буолла

Айсен Николаев социальнай эбийиэктэри тутууну уонна саңардыыны хонтурооллуур суһал ыстаап муньааһын ытта. Улуустарга тутуулар доруобууа харыстабылын уонна култуура эбийиэктэригэр болломтону уурдулар. Саңаарга сана балымыа комплекса 60% бэлэм, бэдэрээччит-тэр сорууктары толороллор, ол эрэри боддьөөр түмүктүүр иннигэн иннилэргэ үп уонна тэрийи боппуруостары-гар көмө өгөрөр ирдээһин Айсен Николаев бэлэстээтэ. Итиннэ балымыа дьыалээр Майаа, Ньурбаа, Бүлүүгэ, Ал-лараа Бэстээххэ тутуулааллар. Муусука үрдүкү оскуолатын үөрэһин куортуна тутуулар, ону тэнэ муусука инструмен-нарын атымылаһы боппуруоһа тэһинэн быһаарыллар. Ил Дархан бары эбийиэктэр тутуулан, дьон туһугар үлэлэрин садалыахтаахтар диэн эттэ.

СӨ Ил Дарханын уонна
Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.

“Холустаага суруллубут устуоруйа” быыстапка аһылынна

Улууска — бу күннэргэ. Саха сиригэр бастакы баталист-худуоһунньук Иван Лебедев быыстапкага дьон-сэргэ сэнгээриитин ылла

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Балаган ыйын 17 күнүгэр “Айылгы” НАДЬ-тин иһинэн тэриллибит худуоһунньук А.П. Мунхалов аатынан хартыына галереятыгар Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх 80 сылыгар аһам-ыт “Холустаага суруллубут устуоруйа” диэн худуоһунньук-тыннаабымыстар суруксуг Иван Лебедев хартыыналарын быыстапкатын үөрүүлэх түгэнигэ астылар.

Иван Иванович 1958 сыллаахха кырылас кумахтаах Бүлүү сири-гэр-уотугар күн сириг көрбүтэ. Орто оскуолааны ситиһиллээхтик үөрэнэн бүтэрбит ул тута, ытык иэһин толоро, 8 сыл устата му-ратаабы-байыаннай флокка су-лууспалаабыта. Салгыы СГУ-га историческай-юридическай фа-культеты үөрэнэн бүтэрбитэ. Сэ-биэскэй Сојууе ыһыллаатын кытта, Гомель куоракка алмааһы кырылымыр идээ үөрэммитэ. Олохун улахан аңаарын быра-мысыланнаас эйгэтигэр анаа-быта. Оттон 2019 сыллаахха П.П. Романов аатынан Дьокуус-кайдаабы ойуулуур-дүүһүнүүр училищега анал кууруһу бүтэ-рэн, диплом ылан, айар-тутар үлэтин садалаабыта. Кини ту-татына улахан хабааннаах хар-тыыналарга ылсыбыта. Саха сиригэр итиннэ Арассыыйага буолулаабыт устуоруйага сы-һыаннаах байыаннай тутулаах, элбэх элементтээх хартыына-лары суруйан барбыта. Хатылы күтүөтэ, түөрт кыыс оҕолоох.

Быыл саас Дьокуускай куор-акка ытытыллыбыт быыстап-кага РФ үтүөлээх худуоһунньуга Юрий Спиридонов: “Иван Ива-нович Лебедев – Саха сиригэр бастакы баталист-худуоһунньук”, - диэн үрдүк санаабылы биэрэн турардаах. Итиннэ даһатан эт-тэххэ, Иван Лебедев Чурапчыга номнуо 7-с анал быыстапкага буолар – бу иннинэ 4-тэ Дьокуус-кай куоракка, дойдугар Бү-лүүгэ итиннэ аһатын дойдугар Хаңаласка тус үлэлэрин дьонго-сэргээ көрдөрөн турар.

Оттон ху-дуоһунньук ааптар бы-һытынан санаатын маанык эттэ: “Уру-һуйдуубун уонна ол үлэбит-тэн дуоһуйууну ылабын. Хартыыналарбар биһиги эрабыт устуоруйатыгар буолбут ба-йыаннай дьайымылары хайдах баалларынан көрдөрө сатыы-бын; мин овно норуоту хай-баабалпын эбэтэр чопчу биир



санааны туруорбалпын”. Экспозицияга барыта, холбоон, 60 үлэ туруо-рулунна. Быыстап-ка биер сүүн ураты-тыннан – ааптар хас хартыынатан айыт быһаарар кылгас тиэкистэри суру-йуута буолар, манан сирдэтинэн, кө-рөөччү уонна худу-оһунньук икки арды-гар ситим тардыллар.



БАЛТАРГАЭЭННЭ

Уөрүүлэх чааска Чурапчы улууһун баһы-лытын 1-кы солбуйааччы Рустам Данилов, улуустаабы култуура управлениетын ме-тодиһа Мария Васильева, Хатылы нэһилиэгин баһылыга Вячеслав Попов, Иван Ивано-вич олохун аргыһа Елена Ми-хайловнаны кытары биригэ үөрэммит доһотторун аатыттан Екатерина Лыткина уонна быы-стапканы тэрийиниэ үлэлэспит уус-уран тэрийээччи Ольга Ноева эбэрде тылларын анаатылар.

Дьэ, чакчы, Иван Лебедев хартыыналарын көрдө-көрөөт, кыа хааннаах кыргыһы оһоон суолугар, дьон-сэргэ дьоруой-дуу быһымыларын, хас биер-дин айымытыгар тиллэн кэлэр баталыяларын ортоту-гар биригэ баар буола түһэбин.

Худуоһунньук хартыынала-рыгар сүүннээн коллаж тиэ-хиэһикэтин туһаммыта киһини улаханник сөхтөрөр. Ону сэргэ ордук сахатын норуотун хорсун быһымыларын, Кыайыны уһан-сыга дьоһун кылааттарын киллэрситтэрин кэпсир чакчылар, эйэлээх олох түс-тэниитэ улаханник долгутар.

“Иван Лебедев хас биер-дин хартыыналарга олус ин-тэриэһинэйдэр, дууһа кыһан таарыйаллар. Дойдубут ол са-баанаабы тыыс кэмнэрин, бу буола турарды, дьэиҕкэ-тик көрдөрөөлөр. Иван Ивано-вич хартыынатан киһи көрө-

туран, Аһа дойдуга Улуу сэри-тэ хас биердин дьыэ көргэни хаарыйытын итэһитиллээхтик арыллар”, - диэн култуура мето-диһа Мария Ивановна бэлэстээтэ.

Лебедев хас биердин боло-туната барыта тыһынаах эмо-циянан толоруллубут итиннэ оччотооһу кэм хайыскатын бү-түнүү интэриэһит устуоруйа кэ-рэхтинэн буолар. Сатабыллаах маастар дьын устуоруйага тирэ-бирэн, боростуой норуот хорсун быһымытын, кырыктаах кыргы-һылар буолбут дуорааннарын сиһилии арыһан, көрөөччүгэ ыһыннарылаахтык тиэрдэр.

“Холустаага суруллубут ус-туоруйа” быыстапка – биһиги норуоппут дьоруойдуу олохун бүтүнүү сиһилии кэпсир, көр-дөрөр. Онуоха үүнэн иһэр кө-лүөнэ дьон итэни барытын үчү-гэйдик үөрэтэн, аһа көлүөнэ өгөрбүт үтүө дьыалаларын өй-дүөхтэрэ диэн бүк эрэниэһин.

Быыстапка көрөөччү дүүлү-гэр алтынны 1 күнүгэр диэри туруоһа. Аһал сайаапкалары-нан, оскуола үөрэнөөччилэрэ, устудьуоннар, кэлэктиип үлэ күннэригэр 11, 14 уонна 16 чаастарга сылдыахтара. Быыс-тапка төлөбүрдээх буолуоһа, тэрийээччилэр “Пушкин көр-тэтинэн” туһаныахтарын сөп.

Хатылыга – үйэлэри ситимниир мусуойга

Кэпсиэхпин баҕарабын. Онно киирээт, хайдах эрэ урукку кэм уорҕалаах олобор эргиллибитти сананабын

Анна ЗАХАРОВА

Кэлинги кэмнэргэ сорох дьон былыргы малы-салы муньан, эргэ дьылэрин сөргүтэн, ретро-мусуой тэриммиттэрин тэлэбисэргэ, социальной ситимнэргэ көрөн, киһи сэргиир, астынар.

Хатылы нэһилиэгин олохтооҕо Яков Алексеев былырынтыттан саҕалаан, гараанын биер мунуугар анаан хос быһан, ретро-мусуойу тэриммитин истэн, онно тийэ сырыттым. Дьэ, кырдык, уурбут-туппунт курдук, көрбүт эрэ кэрэхсии көрөр мусуойа буолбут. Киирээт, хайдах эрэ урукку кэм уорҕалаах олобор эргиллибитти сананабын. Былыргы чороонор, түнэ этэрбэс, алтан сылабаар, нистэнэр массыналар, турку сыарҕа, бурдук тардар суоруна, мас холбукалар, кэлин, уус тэриллэрэ уо.д.а. мал-сал, иһит хомуос, туттар тэриллэр дьон болҕомтотун тардаллар. **Яков Степановичтан** туох соруктаах манньк баай экспонаттаах мусуойу тэрийбитин туһунан кэпсиригэр көрдөстүм:

●●● Кэргэним Мария Анатольевна ийэтин уонна аҕатын, кинилэр төрөппүттэрин тутта сылдыбыт маллара-саллара быраҕыллыбакка, эргэ дьылэ, сарайга харалла сылдыбыттара. Ону былырын күһүнүттэн саҕалаан сууйан, сөргүтэн, сорох алдыаммыт маллары чөлүтөр түһэрэн, кырааскалаан бу мусуойу дьэ кэргэнинэн тэрийдибит. Бастан мань тэрийэр санаа, кыспынаан Машалыын эбэбит Екатерина Михайловна төрөппүттэриттэн тиксибит былыргы ыскаабы эргэ кырааскатын кыһыйан, санаттан кырааскалааһынтан саҕаламмыта. Итини тэнэ бу эргэ ыскамайака тостубут атаҕын сагардан биэрбиһэр, олох бэйэтинэн урукку чөлүтөр түспүтэ. Онтон санаам көтөбүллэн, эргэ малларбытын барытын сөргүтэн мусуой тэрийинэххэ баар дьон санаа үйэ туппуга. Онно былырын күһүн, дьылэбитигэр гаас ситимэ кириэбиттэн, иллэгсийбиччэ уонна киэн-куон гараас туттубучча, бу былааммытын олоххо киллэрдимбит. Истиһэ-истиһэ элбэх киһи кэлэн көрдө. Атын да улуустартан кэлэн эмиз сырыттылар.

Манна дьоммут ах төрөппүттэрэ – аҕабыт Анатолий Васильевич ийэлээх аҕата Фекла Дмитриевна, Василий Игнатьевич Ефремовтар, ийэбит Екатерина Михайловна ийэлээх аҕата Мария Степановна, Михаил Сидорович Павловтар оччотооһу кэмгэ тутта сылдыбыт маллара-саллара итиэнэ кинилэргэ урукку кэмнэртэн тиксибит былыргы иһит-хомуос, тэриллэр экспонат быһымынан турдулар. Бу икки мал – Хоту көһөрүл-



Ретро-мусуой хаһаайынара.

лүү кыттыылаахтара эҕэ. Ефремовтар – Кэбзэйигэ, Павловтар Булуңга тийэ сылдыбыттара. Итини тэнэ малларбыт Дмитрий Попов, Анна Филиппова дьонноруттан, өбүгэлэриттэн хаалбыт сэдэх экспонаттары – бурдук тардар суорунаны, 1915 сыллааҕы ыныры, турку сыарҕаны, кэлини уо.д.а. маллары эмиз биэрдилэр. Онно кинилэргэ истинник махтанабыт.

Манна колхуостааһын саҕаттан туттулла сылдыбыт сөппэрээтэри, былыргы тимир ыйааһыны, алтан сылабаары, иһиттэри-хомуостары, урукку кэмнээҕи бытархай, кумааҕы харчылары, көмүс ньуоскалары, ороннору, олоппостору дьон сэргии көрөр. Бу мас ыскаал аҕабыт Анатолий Васильевич төрөппүттэриттэн хаалбыт. Ону дыапталга буолан хаалбыт кырааскатын барытын кыһыйан, ыраастаан, урукку өңүндүүһүнү таһааран, хаттаан кырааскалаатыбыт. Оттон бу сэдийи тиһин уонна муоһун кырааматын эдьийим Варвара Степановна Федорова хоту бара сылдьан аҕалыта. Эдэр мас ууһа Алексей Попов оһуордарын-мандардарын, быһыларын-таһааларын быһаарарынан, бу 17-с үйэ бүтүүлэрин диэки оһоһуллубут уонна 18-с, 19-с үйэтээҕи чорооннор тураллар. Күн-дьыл аастааһын аайы, чороон быһыта-таһаата, оһуора-мандара сайдан, уларытан-талэрийэн иһэр аналлаах. Оттон бу – эбэбит Сүөкүччэлээх тутта сылдыбыт чаһылары. Билигин да үлэли турар. Стрелкага туллан хаалбытын оһоһуллубут собуотугар соһуруу ытан оһорторон ылбытым. Чөлүгэр түһэрбиттэрин төлөбүрүн – 7 тыһыынча солкуобайы мыттарбыттара. Бу олоппоско ийэбит Екатерина Михайловнаны төрөппүттэрэ букатын кыра сырыттаһына, бимилтэн баайан олордон аһаталлара эбитэ үһү. Эбэбит билигин 93 саһыгар сылдьар. Үйэтин тухары учуу-

таллаабыта, хоту көһөрүлүү кыттыылааҕа. Билигин биһигини кытта олоһор, Төһө да саһырдар, биһиэхэ сүбэ-ама буола, күннээҕи сонуннары араадыһаан, тэлэбин-сэринэн истэ-билэ олоһор”, – дьэ үйэлэри ситимниир кэскиллээх дьылаланан дьарыктана сылдьар Яков Степанович Алексеев мусуойун туһунан кэпсээнин түмүктээтэ.

Итинтэн сизтэрэн уонна түгэн көстүбүччэ, Хоту көһөрүлүү кыттыылааһын, педагогической үлэ бэтэрээнин, Хатылы нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооһун **Екатерина Михайловнаны** көрсөн аһарга санааным. Дьэ ээ кирибиһэр ытык кырдыаҕас араадыһатын истэ олоһор. Оһолоро, ыччаттара көпүлээн, олус үчүгэй ретро-мусуой тэриллибиттэн санаата көтөбүллэн сылдьар. Кини “Историяны киһи оһорор. Оһолорум ийэлээх аҕаларын уонна эбэлэрин, эһэлэрин, төрүт өбүгэлэрин оччотооһу олохторун ытыгылаан, бу мусуойу тэрийбиттэриттэн үөрэбин, уонна махтанабын. Кэлин сизнэргэ, хос сизнэргэ тийэр үйэлээх боччум бэлэх буолар буоллаҕа”, – дьэ ис-иһиттэн сырдаан санаатын үллэстэр.

Екатерина Михайловна төрөппүттэринин сэрин, суткураан сылларыгар хоту Булуң оройуонугар көһөрүүтэ сылдыбыттар. Оттон кини кэргэнэ, өр сылларга солхуос дириэктэринэн үлэлээбит Анатолий Васильевич Ефремов – эмиз Хоту көһөрүлүү кыттыылааҕа эбит. Төрөппүттэрин кытта Болтоноттон Кэбзэйи оройуонугар көһөрүүтэ сылдыбыттара үһү. Оччотооһу аас-туор оһоһун, эдэр эрчимнээх кэмнэрин эргитэ санаан, Екатерина Михайловна чочумча оһоро түһэн баран, ар-

гый-наллаан кэпсээн барда. Салгыы кини тылыттан суруйуум.

“Төрөппүттэрим Мария Степановна, Михаил Сидорович Павловтар – соһуруу Бабааттан төрүттээхтэр. Сэрин сылларыгар “Кыһыл Толоон” дьэ колхуостан көһөрүлүүтэ утаарыллыбыттыт. Мин оччолорго 10-чалаах кыыс этим. Биһиги дьэ кэргэнтэн 5-һиз буолан барбыттыт. Ийэм бархасан, аҕыйах хонугунан төрөөрү сылдьара. Аһам кэргэнин балаһыаньатынан дойдубутугар хааларга көрдөһөн көрбүтүн, оччотооһу салаалта:



“Барбат түгэннигэр, норуот өстөөгүнэн ааһахпыт!” – дьэ модьуйан туран ыппыта. Утарылаһахпыт баара дуо – көһөрүү кыттыылаахтара ахталарын курдук, үс күн иһигэр хомуна оһсон, айаңга турумуппунт. Онно айаннаабыттыт иккис күнүгэр ийэм эрөйдээх Мугудайга эрэ тийээт, оһолломмута. Хата, оччуттар балаһаннара чугас баар буолан абыраабыта. Сынньатар бокуой биэрбэккэ, санга эрэ төрөбүт дьахтар оһотун көтөхпүтүнэн, салгыы айаннастаҕа дии. Бэстээх биэрэгэр тийэн, күһүнүгү кураас тыллаах аһаҕас халлаанга, борокуоппугун кэтэһэн, 20-чэ күнү быһа хоммуппунт. Оччотооһу дьон таңаһа-саба мелтах бөһө буоллаҕа. Сонно тонну-хатым, ачыктааһын саҕаламмыта. Биһиги колхуос Булуң оройуонугар Быков Мыска этэнигэ айаннаан тийибиппит. Онно санга төрөбүт балтым 2 эрэ ыйыгар тийэн баран, тымыһан, хоргуйан “төннүбүтэ”. Аҕабын, уус идэлээх буолан, тутууга иддэн үлэлэппиттэрэ. Онно балыгы хаһаанар улахан булуус уонна Күһүүргэ райсэбиэт, райпо дьылэрин, райпо улахан ыскалаатын тутуутугар маастардаабыта. Мин Көһөрүлүү 70 сылыгар анаммыт айаңга, Чурапчы улууһун дэлгэссийэтигэр кирисэн, Булуңга тийэ сылдыбытым. Оччотооһу тутуулар өссө да чиргэл туралларын көрөн сөхпүтүм, аҕабынан киэн тутта санаабытым. Ол ыскалааттан чурапчыларга тон балыгы кэһиллэн

биэрэн ыппыттара.

Күһүүргэ 4-с кылааска үөрэнэ сылдьан, Кыайы буолбутун истибитим. Дойдубутугар төннөн кэлингэ, хомойуох иһин, салаалта өттүттэн туох да тэрээбиннээх дьаһал суох этэ – ким хайдах сатанарынан, кыайарынан төрүт сирбитин булбуттун. Онно икки убайым Булуңга хаалбыттара. Тоһо диэтэххэ, ол кэмгэ кинилэри Лаптевтар муораларын арыларыгар балыктата ыппыт кэмнэргэ эҕэ. Улахан убайым устунан онно олохсуйан хаалбыта. Кыра убайым 1948 сыллаахха эргиллибита.

Ийэм көһөрүлүүттэн кэлэн баран уол оһоломмота. Быраатым 9 саастааҕар ийэм баара-суоһа 49-гар доруобуйата айгыраан өлбүтэ. Онно бырааптын иһигэн, улаатыннарар, ыал оһорбутум. Кэргэмминин Анатолий Васильевичтын бизэ оһону төрөтөн, улаатыннарар, үлэһит ыал оһортоон, элбэх сизинэнэн, 63 сүл устата эйэдэмнээхтик ыал буолан оһорбуттун. Аны билигин хос сизнэрибит утуммутун салгыттылар. Кэргэним Дьокуускайдааһы тыа хаһаайыстыбатын техникумун бүтэрэн, МТС-ка кылаабынай агрономтан саҕалаан, кэлин 27 сүл солхуос дириэктэринэн, салайар үлэлэргэ үлэлээбитэ. Мин Чурапчытааһы педагогической училищени бүтэрэн, Амманан, Өлүөхүмэнэн, дойдубар Хатылыга 35 сүл устата начальнай кылааска учууталлаабытым.

Ийэлээх аһам уонна кэргэним, кини төрөппүттэрин олохторун-дьаһахтарын сырдатан, кинилэр сырдык заттарын үйэтитэн, ахтылары суруйан, буклеттары оһорон, Хатылытааһы көһөрүлүү мусуойугар туттарбытым. Итини тэнэ кыстаах күтүөтүм оһо сааспыттан саҕалаан, биһиги дьэ кэргэммитин сэхэргиир ретро-мусуойу тэрийдилэр. Онно чугас дьоммутун үйэтиппитим санаабар астык, ытык иэспин толорбут курдук сананабын. Кэлин оһолор, сизтэр эһин тупсаран, сайыннарар иһиэхтэрэ дьэ эрэнэбин”.

Тыһыл, педагогической үлэ бэтэрээһэ, хоту көһөрүлүү кыттыылааҕа, РФ үөрэҕириттин туйгуна 93 саастаах Хатылы нэһилиэгин ытык олохтооһо Екатерина Михайловна Ефремова үйэ кэринэ оһорбут оһоһун усталаах туоратыгар көрсүбүт үтүс уларыһылаах-талэрийиллээх кэмнэриттэн кылгастык быһа тардан ити курдук кэпсээтэ. Ытык киһибитигэр өссө да чэҕизэн этэнигэ сырыттын, оһолорун, сизинэрин болҕомтолоругар, истинг сыһыаннарыгар угуттанан, үйэтэ уһаатын дьэ баҕа санаабытын тиэрдэбит.

Көһөрүллүү ол дьулаан кэмнэрэ...

Дьыллар уонна дьоннор. Ытык мааны бэтэрээммит, Хоту көһөрүллүү кыттыылааҕа, үлэ бэтэрээнэ Т.Н.Аммосов баарыгар суруйан хаалларбыт ахтыытын ааҕааччыларбыт болжомтотугар таһаарабыт



Бэтэрээхэ Буор Ыларга сүөһүлээхтэр уһундук оморбулупт. Тизийэн илдьэр борохуот кэлбэҕэ, сүөһүлэрбит маччирэнги экирэтэн, кый-бырах бараллара, ол — бостууктарга олус сыралааҕа. Үлэни кыйар улахан дьоммут баарса тохтуур сири уута диригин кэмнээн, күрүө далла онорбуттара. Борохуот бүгүн кэлэр дьон, сүөһүлэрбитин ол даллааҕа хаайан, борохуот кэлэрин кэтэһэрибит. Борохуоппут кэлбэт да кэлбэт, ол аайы тонуу-хатыы, сүөһү мангырааһына, дьон айманыта, ытаһына-сонгоһуна, киһи кута-сүрө тохтообот улуу издээн манна боулар. Тэйиттор ыгыылара, бэстилиэттэх дьон манаан, бизрэккэ үс хонук кэлбэтээн борохуоту "Ялта" дьон сымыйанан киллэрэн, үгүс сырабытын ылбыттара.

Үгүс сырыныгытыгар дьэ кэлбит этэ. Хаһан да тыраап устуу хаампатах сүөһүлэр уонна борохуот баарсаны кытылга анныан сымыныны-сырдыгыны паарынан тыһа турарыттан сиргэнэн, өлөллөрүнэн хамсаналлара, ону аахсар бокуой суох, биһир кэм түһэ былаан, соһо былаан түүннээх күн тохтоло суох "Ялта" баарсаҕа моду маһынан анал онгоһуулаах уйаҕа киллэрэн баайталаабыттара, ол сыһа ууран бизрэттэрэ. Өлүгү өрүс күһүнүн күстээх, тынны тылланан иһэрэ, куугунуур модун хара еһех баалынан өрүтэ кырбаһа турара көрөргө олус дьулаана. Аһаҕас баарса үрдүгэр чөмөхтөнөн олонор иһэр дьоннорго, биһизхэ эссе тынны дьулаан айан этэ. Алта баарсаны суксурунуннары "суон көлөпүнэ ханаат" дьон ааттыыр быларыннан баайан, борохуоппут улуу өрүс модун баалы хайа тыран, тус хоту дьэки түһүнэн кэбистэ.

Балачча устубуллутун кэнниттэн, баарсалара сиэттиллэбит былара быстан алдырайхай буолла. Дьон айманыта, баарса хаһаайыныгар маһы тутуһа саба түһэн көмөлөсүһүү, өлөр-тиллэр мөккүөр буолбу-

та. Баарсалар тутуһар быалара суох буолан, өрүс киһи көхсүгэр мээһэ, үрүө-тараа ыһыллан хаалбыттара, саатар, хараһаран эрэр буолан, хойутаан туох буола турара биллибэт, бизрэк көстүбөт этэ. Баарса хаһаайытара ракетанан ытан ханна баалларын биллэрэллэрэ, умуллубат кыһыл уоттаах лаампаны үөһэ будка үрдүгэр умаппыттара. Борохуоппут чускуутаан ыла-ыла, прожекторынан тыктаран баарсаларын көрдүү айдааныгар түспүттэрэ быһылааҕа, биһир кэм сырдык уотунан өрүс ньуурун курбуулуу тыктараллара.

Халлаан халыг былыгы-Ханан бүрүллүбүтэ, өрүс үрдэ хабыс-хараҕа буолбута, хата, өлбөт быаҕа, тыл сыһыа мөлгөөн, онтон олох тохтоон хаалбыт курдук буолбута. Ол оннугар өлгөмнүк хаардаан намыллыһыта, хаардаах силбиккэ тонуу-хатыы эссе күүһүрбүтэ. Халлаан сырдыар дьэри туох да тутуһууга суох баарсабыт өрүс сүүрүгэр оҕустар, көңүл уста сылдыбыта. Халлаан сырдыабытын кэннэ борохуоппут ойовоһунан сыстан, бэйэтигэр хам кэлгинэн бизрэккэ тиксигиннэрэн испитэ. Баарсабыт барыбытын булан, бизрэккэ тиксигиннэрэн баран, ханна эрэ баран сүтэн хаалбыта. Сир халлаан икки ардыгар хааллыбыт дьэ эссе аймаммытыт.

Борохуоппут кэмнэ-кэнэҕэс дьэ, кэлбитэ. Баарсалары иккилии гына бэйэ-бэйэлэригэр сыһыары баайталаабыттара, үс сүбүрҕа онорон баран дьэ айанга туруммуспут. Айаннаан иһэн өлбүт кырдыаҕастары, оҕолоро утуйар таҕастарыгар суулаан, угуох тутан көлөм кириэллэрэ. Бизрэккэ бөлөмнэммит оту киллэрэн сүөһүлэрбитин аһаталлара, ол отторо олус кэмчи этэ. Сүөһүлэр, сылгылар бааллан турар мастарын кириэллэрэ, уйа-хайа суох мангырыллар, кистигиллэрэ. Баарса үрдэ биһир кэм сүөһүлэр аймалыһынан өрө күүргүөһү оморбута. Онно эһи нурус айантан бары да ытаһа-сонгоһо, аймана айаннаабыһыт.

Ити курдук айаннаан, Арылаах бизрэгэ дьон ааттаан, түүн хараһаҕа кумах бизрэккэ сүөкээбиттэрэ. Хаар халыгнык түспүт этэ. Дьоммут: "Халлаан сырдыар дьэри хоннорун, оморбут баарсабытыгар хаалларын" — дьон көрдөспүттэрин ылыммакка, үлтү кургүйдээн күүс өттүнэн сүөкээбиттэрэ. Аһаҕас халлаан анныгар, тонуу хаар үрдүгэр бары суулаһан кутаа оттон, онно сыралан туран эрэ хоммуспут.

Сүөһүлэрбит кытылга түһээт, от көрдөөн, үрүө-тараа түспүттэрэ, кытыл син оттоох буолан хаары кэһэ сылдьан маччийбиттэрэ. Урут барбыт дьоммут туох да бэлиэни хаалларбатахтар,

саатар, кэтэһэр харабыл киһини анаабатахтар этэ. Сарсыарда сырдыкка эр дьоммут суолу-киһи көрдөөбүттэрэ уонна олох атын сиргэ сүөкээбиттэр дьэ быһаарбыттара. Онно үс колхуос дьонно, сүөһүтэ сүөкээммитэ, киһи да, сүөһү да элбэх этэ. Колхуостар: "Кыһыл Сис" — биһиги, "Андреев" колхуос уонна Бахсы Толоонуттан кэлбит колхуостар, улахан эр дьоннорбут сүбөлөһөн, икки аҕы хайдан, урут кэлбит дьоннорун көрдүү, бизрөгү кэрийэ, сүгэлээх суол солоно-солоно барбыттара. Киһи, оҕо бөҕө ыарыйда, ордук улаханник эдэр дьахтар, Собакина Мотрена Николаевна, олох уйуттуммат буола ылдыбыта. Кэргэнэ Ньукуус Собакин эмээхсининэн урут "Киров" борохуотунан кэлбиттэр этэ. "Кэргэним ийэтин-аһатын буларгыт буоллар," — дьахтээбитэ. Дьахталлар бары саба түһэн сарылыммылара. Саатар ыанар ынахтарбыт уолуталаан, үтү сыһыны ыан ылбыттарын ылдыбыт дьонно, оҕолорго иһэрдэллэрэ, үгүс дьону абыраабыта. Дьэ итигирдик сордонон, Кэбээйи сиригэр устан кэлбиппит. Эр дьоммут бары — сырыны-айаны көрсүбүт аҕай дьон этилэр. Хас да хонон, дьоммутун булан, хаалбыт өтөхтөрү сэлбийэн, сагалы оҕоһо симэн, хаары үрдүнэн кыстыктытын буллубут. Бизрэгү буларгытыгар аҕам Улахан Ньукулаас: "Сарын Бокуруоп таҕара, кыһыгы хонук саҕаланар," — дьэбитэ. Илдьэ кэлбит аспыт саппааһа бүтэн эрэрин, ийэбит Маайа этэн, салгы кайда дьаһанары толкуйдуурга туруорсубута. Биһиги хас да ыал буолан, Тоҕой дьон сиргэ биһир саалыты бөлөһүн сэлбийэн, хаалбы олохтоон улаатыннардыбыт, онно бааллара: Миитээ Аммосов дьонно, ийэтэ Мотуоһа, кэргэнэ Настаа оҕолорунаан Афоня, Өлүөскэ, Өлөөнө, кыра кыыстары Дуня бааллара, Мунхаловтар дьэ кэргэнэ, ийэлэрэ Настаа, кыһа Марья, уоллара кыра оҕо Оппуонньа, кыра Ньукулаас, оҕолоро: Мааппа, Өлүөскэ, Улахан Ньукулаастаах, биһиги ыал ийэбит Маайа, эдьинийим Өлөөнө уонна мин. Сордохторун бу дьон өйдөөбөспүн, сүүрбэттэн таһа киһи быһылааҕа, уочаратынан остуолга тиксэн аһырыбыт да буолаахтаан, тууһа суох убаҕыс да убаҕас уу хааһы сыһын сорох күн биһирдэ сирибит.

Улахан дьоммут дьахтардымын, эр киһилиин 1,5 м халыгнаах мууһу аһаран олохтоохтору кытта мунхалаһаллара да, үксүн мэллээр быһылаахтарга, олохтоох дьон туораталлара, "Сутаакылар" дьэ аннаа ахтылат, мөлтөх сыһаннаах этилэр. Кэлин дьоммут кыйыгыс үлэһиттэрин, көнө сүрүннээх, сэмэй майгыннаах, үлэни көрөн тур-

баттарын билэн, сыһыаннара тупсубута, ордук таҕасытын, иһити бурдукка, балыкка, уопсайынан, аһыыр аска, мэнэйдэхэр буолан барбыттара. Үөрэх саастаах оҕолору, биһигини, хомуйан, Ситтээҕэ оскуола иһигэр хоннорон, үстэринээт тэрийэн, күнгү үстүү уу хаһынан аһатын үөрөппүттэрэ, аспыт барыта тууһа суох буолара. Оскуолабыт тынны, аһылыктыт кэмчи буолан, кэлин оҕо үксэ ыалдыбыта. Онно мин иккис кылааска үөрөммүтүм, олус ырытыт, дьүдьэйбитим, аҕыс угуоһум аабылыбыта, арыҕыча сыл тахсыбытыт, иккис кылааһы бүтэрбит аатырба Омуоһап интэринээккэ олонор, ис тиһигэр маалдыан, Тоҕойго эбэтэ Мотуоһа эмээхсин, ийэтэ Настаа көрүүтүгэр дьэтигэр сыппыта. Быраата Өлүөскэ эмээ улаханник ылдьан сытара, кыра кыыстары Дуня рахиттан дьүдьэйэн, 1943 сыллаахха саас өлөөхтөөбүт. Эбэлэрэ Мотуоһа барыт Сомуорка, Харачаас дьэ биһирдиги ынахтаах этибит. Ынахтарбыт уулаах буолан абыраабыттара, ону икки эмээхсин сыппайан ыан ылан кыһынан, оҕолоругар эмп курдук иһэрдэн, оҕолор бырдылара быстыбатаҕа буолуохтаах. Ийэлэрэ Настаа күнүктээн мунхаҕа ылдьан ыран, сылайан, биһир кыл улахан собо балыктаах кэлээтириэ, ону миннээн буһаран, ыарыһах оҕолорун, эмээхситтэрдиги суорданга суулаан, көтөһөн олонор аһаталлара. Ийэ барахсан бу хоргууулаах олохтон төһө да сылайдар, эһиэтэ эһинээр, оҕолорун тыһаннаах хаалларалары, түүннэри быһа бизбөйдүн көрөн хоннохтуура, күнүлүн эбэлэригэр хаалларан мунхатыгар барара. Эдьинийим Настаа сылайбат сындааһыннааһын, фронт туһа, өстөөх кыйтарарын туһа дьэ, үлэни-хамсы, эр дьону кытта тэҥнэ үлэлирин билгит сөҕө саныбын. Кини — аспыт үйэ биһир хорсун, сылайбат сындааһыннаах саха дьахтара, үгүөкэннээх ийэ этэ.

Манна, Тоҕойго саас, таһырдыа хаар быһыта сиэспит кэмэ. Аҕам Улахан Ньукулаас фермаҕа үлэлиир этэ. Сааскы уһун өрөбүд быһылааҕа, тыһаннаах орду-бут дьон бары баарбыт, үк-сүбүт ороммутугар сытабыт. Эдьинийим Өлөөнө: "Аҕам аара суолга охтон хаала," — дьэ айманан таһырдыаттан кириэ, ким үрүк-түрүк өтгө таһырдыа тахсан көрдөөбүлүт, ыраах окто сытара харааран көстөрө, мас соһор салааскалаах аҕабытыгар тийбиппит, олох эһиэтэ эһэн кыйан турбат буолбүт этэ. Куулга көннүүнэн өлбүт сүөһү этин элбэх бааһыны сүкпүт этэ, бэйэтин са-

лааскаҕа соһон адалан оронго сытыарыһыт, оҕолор үүттэриттэн үүттээх хойуу хатын чээритинэн көөннөрүллүбүт чэйи, өйөөн олонор иһэрбиттэрэ. Аҕабыт эһиэтэ ылан, хараһын көрөн, тиллэн кэлбита. Сүтэн адалбыт этин хат баран, салааскаҕа соһон адалбыһытын Мотуоһа уонна ийэм Маайалыын кырбастаан дьукаахтарга үлэрбиттэрэ. Мунхаалап Настаа оҕоһо чанчыгар олонор өлүүтүн чараас гына быһа-быһа, уокка сырайан, үтэн сиэбитинэн барытын, буйан көрбүттэрин олох истибэтэҕэ. Настаа наһаа тыллаах дьахтар этэ, кыһа Марфа, уоһа Оппуонньа оронноругар сыталлара, онно илдьэн бустут этиттэн бизрэн аһаппыта, кыһа үчүгэйкээн, кэрэ мөссүүннээх 16-17 саастаах, чороччу улааппыт оҕо этэ. Уоһа Оппуонньа дьүдьэх, аккыран, муус манган оҕо этэ. Ийэлээх кыыс нөҕүө күнүгэр икки утуу субуу өлбүттэрэ. Ити курдук Афанасий Петрович Мунхалов бизэ саастаах төгүрүк тулайыах хаалбытын, аһылыктаах сиргэ интэринээккэ олонор тыһаннаах хаалларбыттара. Билигин саха норуота бүтүнү күн туттар үтүөкэннээх, саханы саха дэппит киһи — улуу худуоһунньук. Бастаан, интэринээккэ сэбиэдиссэйинэн Дмитрий Петрович Лазарев, дойдубит кититэ үлэстэбит. Кини кыһамныгынан сүүрэн-көтөн, оскуолаҕа балаһан салҕатан, интэринээт дьэ кэҥээбитэ, арыһы да усулуобуйабыт тупсубута. Кэбээйигэ оройон киһигэр сатыы кириэн хас да көлө атынан бурдук, саахар, туус, балык, арыһы тууорсан адалан, тыһымытын улаппыта. Кэлин дириэктэр буолан оскуоланы, интэринээти бүтүнү дьаһайбыта. 1942-1943 үөрэх дьылыгар I Ситтэ оскуолатын дириэктэрэ Баһылай Дьөгүөрэбис Колмогоров (1943 с.сэриигэ барбыта), завуһунан Мария Ивановна Колмогорова, учууталлар: З.В. Афанасьева, Назар Харлампьевич, А.Е.Федосеева, Г.Г.Тороев, оскуола завуһа А.Е.Колмогоров этилэрэ. Д.П.Лазарев В.Е.Колмогоров сэриигэ барытын кэннэ оскуола дириэктэринэн олонор, I Ситтэ оскуолатын улаханник тупсарбыта. Биһизхэ, көс оҕолоругар, үгүөтэ-өҥөтө олус улахан этэ. Оччотоогу оҕолор, биһиги, күн киһитин курдук көрөбүт. Билигин тыһаннаах хаалбыт тобох оҕолор да кырыдарбыт, кинини сүрэхпитигэр-быарбытыгар илдьэ сылдьабыт, кини үс күлүгэр сүгүрүһүбүт.

Ас-туор олохтон, I Ситтэ тыһыныан, хоргууан сырдык тыһынара быстыбыттара, саас үйэ тухары өстө хаалбыттара. 1944 сыллаахха саас Нам оройонун райсэбиэтин бэрэссэ-

дэтала А.И. Аргунов кэпсэни агитациялаан, Нам оройуонугар Маймаҕаа холбоһон, "Намга биһиэхэ кэлин" диэн ытырымытын дьоммут үөрүүнэ ылыммытара. 1944 сыллааха, саас муус устарга тобох сүөһүлэрин, сылгыларын үрэн, 29 хаһайыстыба, 65 киһи, ол иһигэр 26 үлэһит, 29 оҕо колхозтарын аатынан бэчээтин, хаалбыт 35 ынахтарын, 16 сылгыларын илдьэ, хас биридилэрэ, сайабылыанна суруйан, Маяковскай аатынан колхозка чилининэн киирбиттэр этэ. Адам Улахан Ньюкулаастыын, кини билсэр кыһыгар Мотрена Николаевна Спиттэттэн 25 кэс сиргэ Тыайаҕа төттөрү Хара чаас диэн ынахытын салааскаҕа холбоһон, сатыы онно олоро барбыппыт. Аара, ынахпыт Дьорбос диэн сиргэ торбостосун баран кыайан турбат буолбута. Ону өлөрөн, этин айан дьонугар атыылаан, төбөтүн гуйаҕын тириитигэр суулаан, салааскабытыгар тиэйэн илдьэ барбыппыт. Саас тийибиппитигэр, ийэм Маайа ынаҕын тириитэ, төбөтө, гуйаҕа эрэ тийибитин көрөн, ынахытын аһыан ытаата-соһоото, улаханник аймаммыта, бары да кэри-куру буолбуппун. Эдьийим Мотрена Николаевна минигин сонно тутан, баттаһын кырыһан, эппин сууһан, ньылбы ыраастаан, быттан-былаһыттан босхолообута, басыттан-атахпар тийэ саҕа таһас кэргэдибитэ, ол наһаа үчүгэй

эти. Сылаас иетин сыманы олохтообута, тоҕо-хана аһыыр ас дэлэй этэ.

Маныаха Д.М.Лазарев Тыайаҕа оскуола дириэктэринэн ананан, оскуолатын өрөмүөнүтэн, I Спиттэттэн малын сымнын туос тыҕа тиэйэн, Лена оруһу таһнары аннынан кэбиспит, таас тумустаах Лунха үрөһүн өрө өкөһөн, хас да биэрэстэ усталаах кута маары туораан, Күндээдэ эбэнэн устан, Тыайаҕа субу аҕай кэлбитин итэн баран, аҕам улаханник сөхтө-махтайда, билэр кийитэ кэлбиттэн олуһун үөрдэ-көттө. Дьэ, ити кэнииттэн сотору күтүөт буолан, Мотрена Николаевналым 4 уол 1 кыыс оҕолоһон, оҕолорун барытын мал онорон баран, орто дойдуттан барбыттара. Төрөөбүт сирдэригэр-уоттарыгар көмүс унуохтарын көтөүстүм, көрүлүбүт иэспин толордум.

1945 сыллааха Тыайаҕа үһүскэ үөрэнэ сылдьан, кыайыны ыам ыйын 11 чыыһылатыгар истибиппит. Улуу Кыайы үөрүүтүн курдук өрөгөйү, дьон барахсан харах уулаах үрдүк долгуйуутун, үөрүүтүн-көгүүтүн курдук улуу үөрүүлээх бырааһыннык аан дойдуга суоҕа буолуо ээ диэх курдук саныбын.

Биһиги, I Спиттэҕэ Тоҕойго Балүү былаҕайыттан ордон кэлбит оччотооһу оҕолор, билигин да баарбыт. Чэ холобур, ССРС уонна Саха АССР Үрдүкү

Сэбиэтин дьокутаатынан талылла сылдьыбыт, 1965 сыллааха П.А.Обуунускай аатынан Саха Государственной бириэмийэтин бастакы лауреата, Россия, СР норуотун худоһунньуга Афанасий Петрович Мунхалов, ССРС култууратын туйгуна, сцена бэтэрээнэ Афанасий Дмитриевич Аммосов, Новосибирскайдаагы "Вектор Вест" сабылалаах АО вирусология, биотехнология, геомедицинская технология средстволарын научнай-чинчийэр институтун төрүттээбит бастакы дириэктэр, научнай консультант, Россия Судаарыстыбаннай бириэмийэтин лауреата Алексей Дмитриевич Аммосов, арыы сьаҕын маастара, хас да төгүл Россияҕа бириистээх миэстэни ылбыт Елена Дмитриевна Илларионова, СГУ саха тылын факультетын старшай лаборана Елена Николаевна Аммосова, тыа хаһайыстыбатын үлэһитэ, сцена бэтэрээнэ Тит Николаевич Аммосов, билигин да сүбэ-танҕа дьоннорбут. Үтүө сүбөһиппит, эдьийбит, тымы, үлэ бэтэрээнэ Макарова Марфа Николаевна. Дьэ, ити курдук.

Сэриин ыар сылларын кэмигэр хоту Кэбэйи оройуонугар күүс өттүнэн көһөрүллэн, үүрүллэн, олох да онно олохтуур гына дьаһал онгорбокко, соруйан курдук, сир тогмутун кэннэ хаар үрдүгэр, аһаҕас халлаанга кырдыаҕастары, оҕо-

лору-уруулары мөһөн-этэн, үүрэн-үтүрүүн, өлөр өлүү анныгар умса анныбыт эбиттэр. Кыһымыта баар ээ, олохтоохтор биһиги кэлэрбитин билбэттэрэ, сутаан хара хороу буолбут дьон каллилар диэн, куттанан бэл, дыһаҕа киллэрбэтэх түбэлтэлэрэ эмиз баара. Бу дуо, тэрээһин, оччотооһу сэбиэскэй былаас дьонун сизэрэ-туома дуо? Ама да ааспытын иһин, сүрдээх амырын сизэр этэ.

Биһиги кыһалҕабытын билигин өрөспүүбүлүкэбит салайан, итиэннэ, олохтоох былааһы тутан олорор, үпхарчы киириитин-тахсытын, быһаарар, үлэрэр салалталарбыт болҕомтоҕо ылан, суолта биэрэн, мун саатар, билигин тыыннаах сылдьар, мөлтөөбүт-ахсаабыт, улаханник аҕыһабыт, күүс өттүнэн көһөрүлүү сизэртибэлэригэр бүтэһик сылларбытын, хонуктарбытын нус-хас олорон, киһилин атаарар гына сөптөөх чэпчэттиллэри, эбэтэр толору хааччыллымылаах дьэ анан, кыһалҕата суох олорор усулусууһу олохтуулара буоллар, диэн сэмэй баҕалаахпын. Урут эмиз туох эрэ чэпчэтиилэр олохтоммуттар этэ да, сым-хонук аастаһын айыы, биллибэттик сүтэн, симэлийэн хаалара дуу диһин.

Маны сэргэ, өссө эбэн эттэххэ, үһүн сылларга, биһиэхэ, туһааннаахтарга сүрэх, дууһа ыарымыта буолан аала сылдьар, ыра санаа ымыһта онгостубут

кыалла илик биэр боппуруоспут быһаарыллыан эмиз баҕарабыт. Ол курдук, ааспыт сүтсэри, сүт-кураан, күүс өттүнэн көһөрүллүү ыар содулуттан удуспутугар сүппүт, симэлийбит нэһилиэктэртэн билигин икки эрэ нэһилиэк чөллөрүгэр түспөккө, тилиннэриллибэккэ сылдьаллар. Ол – урукку Мэлдэхси уонна Аччаҕар нэһилиэктэрэ. Эрдэ тилиннэриллибит нэһилиэктэр билигин сайдан, дьонно-сэргэтэ тобуруйан, үлэ-хамнас, уйгу-олох үөһүгэр олороллоро көрүөххэ үчүгэй, киһи ымсыра көрөр олохтоннулар. Онон, улууспут, өрөспүүбүлүкэбит салалтата биһигэ үлэлэһэн, чуралчыларга бу икки нэһилиэги тилиннэрэрэ, чөллөрүгэр түһэрэн нэһилиэк статуһун олохтуур суолу-иһи тобулан, үлэни-хамнаһы мытан олоххо киллэрэллэрэ буоллар, бу кырдыаҕас, дириг силистээх-мутуктаах историялаах нэһилиэктэртэн төрүттээх-уустаах көһөрүлүү сизэртибэлэрэ, биһиги, сүргэбит көтөбүллүө, санаабыт сырдыа, кэнчээри ыччаттарбыт инники олохторо сырдык кэскиллэммиттэригэр эрэниэ, олохпутун түмүктүүр тийэх күннэрибитигэр реабилитацияламмыт курдук сананан дууһабыт чэпчизэ этэ.

Бэчээткэ бэлэмнээтэ
А.И.Давыдова.

Биһиэхэ суруйаллар. Ааллаах Үүн таһаҕасчыта

Мин аҕам Петр Лукич Степанов Ааллаах Үүнгэ таһаҕасчыта ыһыктыгар сылдьыбытын кэпсиэрэ.

Кини 1919 с. Александра Трофимовна (1877 с.), Лука Михайлович (1863 с.) Степановтар дьэ кэргэннэ төрөөбүтэ. Биһигэ төрөөбүт сэттэ эбиттэр – аҕаларын 1-кы кэргэнттэн Ирина Николаевнаттан (1870 с.) Анна, Евдокия, Михаил диэн оҕолор, оттон 2-с кэргэнттэн Гаврил, Петр, Егор, Михаил диэн уолаттар төрөөбүттэр. Аҕам аах олорон ааспыт өтөхтөрө – Калтэҕэй. Кини оҕо сааһын улаханник кэпсээбэт этэ. Сарсыарда чөйдии олорон, хоту көһүүгэ сылдьыбытын ахтан ытара. Ол кэмнэргэ, 1970-1980 сылларга, дьон урукку кэми кэпсиртэн туттунар этилэр. Оччолорго кыра да буоламмын буолуо, хоту көһөрүлүү, Ааллаах Үүн таһаҕасчыттарын туһунан кэпсирин соччо өйдөөбөтөрбүн да, истэрим. Аҕам Ааллаах Үүнгэ, сэриин иннинэ, Хадаар нэһилиэгин «Кыһыл кырыс» колхозуттан таһаҕасчыт буолан сылдьыбыт.

Айаннардын туһунан Афанасий Лаврентьевич Никитинныын, биһиэхэ ыалдыттымы кэллэбинэ, кэпсэтэллэрин истэрим. Кини – сэриин бэтэрээнэ, сааһырбыт эрэри көбүс-көнө унуохтаах киһи этэ. Ааллаах Үүн айаныгар «III интернационал» колхозостан сылдьыбыт.

Афанасий Лаврентьевич биһиэхэ Ааллаах Үүнгэ хайдах курдук эрйдээх айанга туру-

наларын, онно аттара эрйдиирин, сизэрибэр курдук муус баарын, аара суолга сынныанар, хонон ааһар сиргэ айанныыт аҕыһа буоллун диэн көрдөһөн аҕай тийиэллэрин туһунан аҕабынан кэпсэтэллэрин өйдүүбүн. 1990 сыллар бүтүүлэригэр ийэм Агафия Егоровна Степанова «Саҕа олох» хаһыакка биллэриин тахсыбытын көрөн, ыйылыбыт аадырыска аҕабыт

Ааллаах Үүнгэ сылдьыбытын кэпсээн, суруйбут ахтытын кытта хаартыскалары илдьэн биэрбиппит. Ол эрэри, ахтыбыт «Ааллаах Үүн таһаҕасчытара», «Тоҕус көлөһүн тохтубут суола» диэн кинигэлэргэ киирбэтэхтэр этэ. Ахтыбыт да, хаартыскалар да биһиэхэ төһүбэтэхтэрэ. Онон ийэбит (1934-

2018) суруйбут ахтытын куопуялаабахпыттан, биэрбит хаартыскаларбыт төһүбэтэхтэриттэн хомойо эрэ саныбын.

Арааһа, «сизэрибэр курдук муус» диэн Охотскай перевозтан Ааллаахха диэри баар Муус Күөлү кэпсэтэллэр эбит. Бука, айанныыттар Охотскай перевозтан Ааллаахха диэри уон симэһийээ барытыгар сылдьан аастахтара. Симэһийэлэр бэйэ-

ларин да ааттара Кураанах, Хомустаах, Хара Тийт, Куруннаах (Уллуҕах), Сийкэй уу, Кырынаастыыр, Муус Күөл, Суордаах, Стрелка уонна Кириэс Ааллаахха айан судургута суоһун кэпсири дии саныбын. Айанныыттар аттарын харыстаан, тиэйэн иһэр таһаҕастарыттан санныларыгар сүтэн, туруору үрдүк ха-

йаларга таһааралара, үрэхтэргэ соһолоро, араас мөһоллорго, быһылааннарда да түбэллэрэ элбэх эбит.

Аҕабыт абаҕата Прокопий Афанасьевич Степанов (1898 с.) «Кыһыл кырыс» колхозостан Ааллаах Үүн таһаҕасчыта эбит. Онон сылыктаатааха, аҕабытын, эдэр киһини, Ааллаах Үүн айаныгар абаҕата сымарбыт буолуон сөп эбит. Сэриин кэ-

мигэр, 1942 с. балаҕан ыйыгар, аҕабыт колхозун дьонун кытта хоту көһөрүүгэ балык бултуһууныгар ытыллыбыттар. Аллараа Бэстээххэ тиэйэн, аһаҕас халлаан анныгар хас да хоммуттарын кэннэ, борохуотунан илдьэн, Быһыттаах таас кытылыгар түһэрибиттэр. Онон тийэн, балаҕан тутуохтары-

гар диэри, эмиз таһырдыа хоно сылдьыбыттар. Ити сыл элбэх өлүү-сүтүү тахсыбыт. Онтон Булун оройуонун дьаһалтата өлүү-сүтүү буолбутун истээт, «Кыһыл кырыс» колхозу Быков Мыска көһөрөн аҕалан «Молотов» колхозка холбообут. Оччолорго Быков Мыс нэһилиэгин бэрэссэдээтэлинэн Иван Кирикович Степанов диэн Хадаар киһитэ үлэлиин сылдьар эбит. Иван Кирикович түргэн дьаһалы ылларан, дойдутун дьонун улаханник абыраабыт эбит. Аҕабыт Быков Мыска балыкка үлэлээн, дойдутугар «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» диэн Сталин мэтээллээх кэлбит. Кини хотуттан кэлин баран «Коммунизм» колхозка үлэлээбитэ. Көһөрүлүүгэ сылдьыбыт дьонун кытта билсэр этэ. Миккис Маайатынаан уо.д.а. кытта олохтон барыахтарыгар диэри ситимнэрин биспатахтара. Миккис Маайата куруук сэлээпэлээх уонна оҕуруулаах буолара. Мин оҕо санаабар, аймахтарым дии саныбын. Хоту тийэн, биэр өлүүгэ сылдьан, биэр дьэ кэргэн, чугас аймах курдук буолан хаалбыттар этэ. Ийэбитин кытта 1954 с. мал буолан, 5 оҕолоохтор, сизэнэр-дээхтэр. Аҕабыт аттары айаһымыра, баайара, сүүрдэрэ. Кини бэйэтин кыанар, түргэн туттуулаах үлэһит бэрдэ, дьэ кэргэнигэр үтүөкөн сыманнаах таптааллаах кэргэн, амарах аҕа этэ.

Кыһыла Надежда Степанова.



● Хаартыска интэриниэт ситимиттэн ыылыһына.

Өрөспүүбүлүкэ национальнай библиэтиэкэтигэр — Чурапчылар

Культура. СӨ Национальнай библиэтиэкэтигэр тэриллибитэ 100 сылын туолла

Салгыта.



Рена Николаевна Габышева — СӨ культуура тыгунна.

Рена Николаевна 1964 с. бэс ыйын 7 күнүгэр Уорбаҕа Николай Васильевич уонна Мотрёна Васильевна Григорьевтарга сэтгис оҕонор төрөөбүтэ. Аҕата 36 сааһыгар өлөн, ийэтэ балтынаан Ирина Васильевна-нын сэттэ оҕону олох суолугар үктэннэрбиттэрэ. Төрөпүттэрэ үксүн сүвһү итинитигэр үлэлээн кэлбиттэрэ. Ол курдук, аҕата өлүөр диэри биригэдьиридэбитэ, ийэтэ ыанныксыт, үүт астааччы, уо.д.а. үлэлэргэ үлэлээбитэ. Ийэтин балта Ирина Васильевна Софронова — ЫБСЛКС 16 съёһин дэлөгэтэ.

Рена Николаевна икки үрдүк үөрэҕи — СГУ омук тылын салаатын 1991 сыллаахха уонна ИСТ культуура уонна укуустуба академиятын библиэтиэкэ салаатын 2005 сыллаахха бүтэрбитэ.

1994 с. СӨ Национальнай библиэтиэкэтин омук тылын салаатыгар үлэтин саҕалаабыта. Сотору кэминэн социальнай-экөнэмичэскэй уонна гуманитарнай литэрэтиирэ салаатыгар үлэтин салҕаан библиэтиэкэр идэтин бары кэрдиһин ааспыт: бастакы категориялаах библиэтиэкэртэн хааччылар сиктэр сибидиссийегэр тийэ үүммүтэ.

2012 - 2018 сс. аҕааччы ирдэбин толорор, өгөнү оҕорор Киинигэ информационнай быыстапка үлэтин илээбитэ-саҕалаабыта.

2018 с. Национальнай библиографическай ааҕыныстыба омук тылын кирибит кинигэлэр дааннайдарын, библиографическай докумуоннарын чочуйан, базага киллэринэн, каталогтары тэрийинэн, 2019 с. Информационнай ресурстарынан хааччылар Киин сулуустатыгар, гуманитарнай наука уонна спорт ситимигэр сүрүн библиограбынан, 2021 с. Саха сиригэр норуоттарын тылга уонна культуурага нэһилиэстибэлэрин цифровизациялааһын Киинигэр сүрүн технологиянан үлэлээбитэ.

Киин гуманитарнай салаа ааҕар саалатыгар үлэлээбит сылларын саамай "көмүс кэм-

нэринэн" ааҕар. Ол курдук, "Читательский "Оскар", "Библионочь", "Поле чудес" - библиэтиэкэрдэр династиялара кыттылаах, "Үйэни угуордаабыт суруктар", "Кинигэ биһигини холбообута" у.д.а. дирингис хоһоонноох куонкурустары, биэчэрдэри тэрийсибитэ. Ити кэмгэ үлэлээбит сылларын "олус күүрээниэх, умсулданнаах үлэ буолара" диэн ахтар. Үлэтигэр бэринилээх, культуура, спорт уонна уопастыбаннай бачымнар көхтөөх кыттылаахтара. Хас да сыл СӨ НБ Профсоюзун тэрилтэтин чилиэнинэн үлэлээбитэ, культуурунай-маассабай тэрээһинэргэ эппиэтинэһи сүгэрэ. 2002 с. библиэтиэкэ чизһин элбэх күрэхтэһилэргэ көмүскэбитэ.

"Хоту дойду кинигэтин культуурата" регионнар икки ардыларынааҕы II научнай-практической кэмпириэсийэҕэ "Идэни дуоһуйууну чинчийи түмүктэрэ (СӨ НБ үлэтигэрин холобуругар)" дакылаатынан кыттыбыта (2017). Итини таһынан "Мин көңүл тылбаастарым" хоһоонун хомуруннууга (2024), "Профсоюз сайдытыгар сэмэй кылаатым" ахтыыта "Профсоюз биһиги сүрэхпитигэр" хомуруннуука 2018 сыллаахха тахсыбытара.

Төһө да бочуоттаах сынньаланна бардар, библиэтиэкэ олоҕор тус кылаатын киллэрсэр. Ол курдук, СӨ НБ иһинэн ытыллар "Истинг ааҕым" бырайыак биер бастык аҕааччыта. Иллэн кэмигэр классиктар хоһооннору, мрыалары тылбаастааһынынан дьарыктанар, кыра кинигэлэри кэллэксийэлиир, уруһуйдуурун, волейболлуурун сөбүлүүр.

Кэргэнэ, дьиз кэргэн эрэллээх хаһаайына, Иннокентий Егорович Габышев - туттааччы идэлээх, кыстаах уол оҕолоохтор, икки сизинээхтэр.

Рена Габышева туһунан СӨ НБ национальнай библиографиятын Киинигэ сүрүн библиограба Скрабына С. В. суруйбут матырыйаалыттан бэйэтин ахтыытыттан туһанылына.



Зоя Гаврильевна Бястниова (Тытыгынаева)

СӨ культуура тыгунна, РФ үлэ бэтэрээнэ, Национальнай Библиэтиэкэ Бочуотун киинигэтигэр киллэриллибитэ, РФ кул-

туурагынан Бочуотунунай грамотатынан балиэтэммитэ.

Ийэтэ Анна Яковлевна Барашкова Чурапчы Бахсытыттан төрүттээх, комсомол сэкирэтээринэн, бухгалтерынан үлэлээбит. Аҕата Гаврил Никитич Тытыгынаев — Чурапчы Одьулуунуттан төрүттээх. Милюсийэ начаалынныгынан, Горнайга райком 1-кы сэкирэтээринэн, Чурапчыга райсоюус бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит. Анна Яковлевна 1949с. от ыйын 12 күнүгэр Үөһэ Дьааҕы Яскайыгар төрөөбүт. 1973с. А. С Пушкин аатынан библиэтиэкэҕэ библиэтиэкэринэн үлэтин саҕалаабыта. Бастаан, аҕааччылары суруйар, учуоттуур отдел сиктэригэр үлэлээбитэ. Ол кэмгэ дириэктэринэн Захар Тимофеевич Тюнгюрядов этэ. 1974с. Дьокуускайдааҕы культуурунай-сырдатар училищени кэтэхтэн үөрэнэн бүтэрбитэ. 1973-1987сс. I кат. библиэтиэкэринэн үлэлээбитэ. Отдел салайааччытынан Александра Павловна Максимова үлэлээбитэ, библиэтиэкэ биер сүрүн туттаах үлэһитэ этэ, киз туттар убаастыыр салайааччылары.

1987-2022 сылтан аҕааччылары хааччылар отдел киинигэр сүрүннүүр библиэтиэкэринэн, калли биэнсийэҕэ тахсар диэри, периодическай салаага үлэлээн калла.

Кэргэнэ Дмитрий Семенович Бястинов Үөрөх министиритибитигэр суоппарынан үлэлээбитэ.

Үс оҕолоохтор, уонтан тахса сизинээхтэр. Уопсайа, учуот секторыгар 14 сыл, онтон периодикаҕа 35 сыл үлэлээн, барыта, оловун 49 сылын Национальнай библиэтиэкэҕэ анаата.



Полина Афанасьевна Дьячковская — СӨ культуура тыгунна.

1966 с. ахсынны 17 күнүгэр Мугудайга элбэх оҕолоох малга үһүс оҕонор төрөөбүтэ. Оҕо сааһа Сыланга ааспыт. Ийэлээх аҕата — тыа сиригэр үлэһит дьоно. «Аҕабыт Афанасий Михайлович Дьячковский саахыматтыырга, дуобаттыырга үөрөппүтэ, хабылык, хаамыска оҕорон соһньоторо, ийэбит Боя Захаровна Макарова олохтоох библиэтиэкэ-

тэн кинигэ уларсар буолара, ону дьиз иһигэр оҕолор хардары-таары доргуччу ааҕарбыт, оччотоогу тахсыбыт саха литературатын бүтүннүү аахпыпыт диэххэ сөп. Онон кинигэҕэ таптал оҕо эрдэхпинэ үөскээбитэ», — диэн ахтар.

Полина 1988 с. СГУ математическай факультетын бүтэрбитэ, 2019 с. АГИКИ-га эбии үөрэхтээһин бырагырааматынан хаттаан бэлэмнэни үөрэҕин барбыта. НБ 1991 с. автоматизация отделыгар инженер-программист быһытынан үлэҕэ кирибитэ. Библиэтиэкэҕэ «АС-Библиотека» диэн систимэни туруоран, комплектование, обработка отделын үлэтигэр автоматизациялааһын саҕаламмыта, библиэтиэкэҕэ бастакы электроннай каталогтар тэриллибиттэрэ. 1993 с. ыам ыйыттан отдел сибидиссийинэн аналммыта. Бу сыллар уопастыбаны информатизациялааһын балысканых сайдар кэмигэр түбэспитэ. НБ «МАРК» сетевой систимэ ылыллыбыта, онно кыраайы үөрэтэр библиографическай база көбөрүллүбүтэ, улуустарга «МАРК» локальнай систимэ кирибитэ. Интэриниэт ситимэ сайда илик кэмэ буолан, улуустарта даннайдары дискиэтэнэн хомуйан, билингги Түмэр каталог олуга ууруллубута.

Өрөспүүбүлүкэ библиэтиэкэлэрин информатизациялааһын кэнсиэпсийэтин суруйбута. Ол кэнсиэпсийэҕэ оловуран, судаарыстыбаннай бырагыраама ылыллыбыта.

Үбүлээһингэ үл министирэ А.А. Кугаевскай культуура министирин солбулааччы Н.М. Зайковалын приемна кириэн көмүскээн, 60-тан тахса мөлүһөнү ылары ситиспиттэрэ. Бу бырагыраама чэрчитинэн библиэтиэкэлэр көмүүтүрдэринэн, анал тизхинькаларинэн хааччылыбыттара, кини библиэтиэкэлэргэ локальнай ситим, өрөспүүбүлүкэҕэ «Сахалибнет» корпоративнай библиэтиэкэ ситимэ тэриллибиттэрэ. НБ «OPAC-Global», өрөспүүбүлүкэ киин библиэтиэкэлэре «OPAC-Midi» диэн анал бырагыраамаларынан хааччылыбыттара. Библиэтиэкэлэри интэриниэт ситимигэр холбуур үлэ барбыта. 2000 сыллаахха Национальнай библиэтиэкэ 75 сыллаах үбүлүөйүн көрсө, библиэтиэ-

кэ локальнай ситимэ сагалымы технологиянан уларытан оҕоһуллубута, библиэтиэкэ бастакы сайта олоххо кирибитэ, интэриниэт кылаас аҕааччыларга ааным арыыбыта. Кэлэр кэккэ сылларга «Литературная карта Якутии», «Виртуальная справочная служба», «Календарь знаменательных дат», сайтар оҕоһуллубуттара. «Sulus Games» (бырааттымы Ушницкайдар) компанияны кытары бастакы бэрэсидьин М. Е. Николаев библиэтиэкэ-архыбын сайта оҕоһуллубута. 2008 с. «Книгахан» хотугу аҕыах ахсааннаах норуоттарга аналлаах сайт олоххо кирибитэ, 2012 с. бырайыак суруллан, СӨ инновационнай политикаҕа уонна наукаҕа кэмийэтин өйөбүлүнэн редизайн оҕоһуллубута, сайт саҕа матырыйаалларынан байытыллыбыта. Бу сайт хотугу аҕыах ахсааннаах норуоттарга эрэ буолбакка, атын омук дойдуларыгар кытары кизг биһирэбили ылбыта. Улахан болгомто испислинистэри үөрэтиигэ ууруллара. Кэлин технология сайдан, инженер-программистарга анаан «Moodle» систимэҕэ дистанционнай куурустар оҕоһуллубуттара: «OPAC-Midi» систимэҕэ үлэлииргэ, сайтары оҕорууга. 2016 с. бүтүүтүгэр библиэтиэкэ устуоруйатыгар бастакы веб-видеоконференциялар ытыллыбыттара. Темата веб-технологиянан саҕа оҕоһуллан үлэҕэ кирибит статистическай отчуот «6-НК» бырагырааматын олоххо киллэрини.

2017 с. бэс ыйыттан электроннай ресурстары тарҕатар отделга сүрүн технологиянан аналммыта. М. Е. Николаев архыып-библиэтиэкэтин саҕа сайта олоххо кириригэр матырыйаал хомуйуутунан дьарыктаммыта, техническэй сорууда суруйан, саҕа сайт Фонд содействия развитию культуры, науки, образования РС(Я) финансовай көмөтүнэн олоххо кириэрин ситиспитэ. Бу отделга үлэли оҕорон, Национальнай библиографическай ааҕыныстыба саҕаһынан бырагыраама суруйан, «Якутия» электроннай каталогтан «Издания РС(Я). 2016» таһаарбыта. Итинтэн салгы 2018 сылтан национальнай библиография киинигэр кылаабынай библиограбынан үлэлиир. Үлэтин чэрчитинэн бырагыраама суруйан алта араас библиографическай ыһыныкытары «OPAC-Global» систимэттэн таһаарар. Ону таһынан «СӨ бэчээтэ» диэн сылын аайы тахсар статистическай хомуруннуугу таһаарар.

Мария Герасимова - Сэнгэрэ

СӨ НБ. Пуондатын уонна Виртуальной мусуой матырыйаалларыттан байыларын тус ахтыларыттан киниҕа.

Айар аргыс



КУҺУНУМ, ЫКСАТЫМА

Кырдьар саас, ыксатыма,
Иннибин-кэннибин манаама.
Күөйүмэ, хаайыма

хаамыахпын,

Атахлар адаба буолума,
Сүрэбим эдэрдии тэбиэбин
Дьэ, кэлэн төннүбэт эдэрим,
Барытын ситэммин онгаруом,
Бу хаалбыт сылларбын

баттаһа.

Кэннибэр хаалларбыт

кэмнэрбин,

Көрдүүбүн туманы арийан,
Соробун буламмын үөрэбин
Аргыардаах тымныбыт

быһыттан.

Хас хаары уулларан

кэлбиппин

Билиммэт курдукпун билигин,
Эдэрдии санаанан

сылдыабын,

Хаар хаһын хаарыйдар

дабаны.

Елизавета Сивцева-Күндэйэ

КУҺУНГУ КӨСТҮҮ

Күһүнгү сэбирдэх сипсиэрэ
Көңүллүк суугунуур эйгэбэ
Көмүстүү талбону түһэрэ,
Кэрэтик көһүннэ бу юмнэ.
Суугунаа, чаранна кэриигэ,
Сырдыгы батыһа тэлимнээ,
Сабахтан сандаара күлүмнээ,
Сүһүмнээ, сылааһы тэнитэ,
Кытархай саһархай биир тэнэ
Дьүөрэлини буолбуккүт бу

кэмнэ,

Сир изнин симэбин сиппийэ,
Салгынын күүһүрүөх чинчитэ.
Айыыһыт айылгы быһыыта
Айылба дьэ, кэрэ көстүүтэ,
Иннибэр дьиримни

оонньуура,

Киэн эбэ урсуна күлүмнээн,
Иһирэх тылларга эн тилин,
Илгийэн санааны көтөхтүг,
Иэйиилээх хомоһой тылларга
Эн күһүн көмүскэ халаннуг.

Иннокентий Алексеев

КУҺУНГУ КҮН КҮННЭЭТЭ

Халлаан налыйбыт, сылыйбыт
Хара былът айанна турбут,
Айылба ахтыбыт суохтаабыт,
Ардахха, ууга наадыбыт.
Онтон хаһынын хадабалыа
Көмүс күһүн көбү көбүлүү,
Алтан арабас аргыс буолуа,
Аана аһыллан силигэ ситиэ.
Ходуһатын хомуйда,

Алаас аайы күрүөлээтэ,
Сирин аһын хадабалоата,
Хаһаас гынан бэлэхтээтэ.

Обуруотун оҕолоота,
Үүнээйитин үлүннэрдэ,
Ылал аайы ыалдыттаата,
Күһүнгү күн күннээтэ.

Бааһынаба бурдук буста,
Долгулдуйа дьону үөртэ,
Куолаһа ситэн силигилиир
Тыал куобалдыта бигиир.
Көтөрүн оҕолорун көтүттэ,
Илгэлээх аһынан аһатта,
Күүс биэрдэ, кынаттаата,
Ыраах айанна бэлэмнээтэ.

Күһүн биллэн, күн кылгаата,
Кыстык бэлэмэ кыһайда,
Үлэ-хамнас күөстүү аргуйар,
Көтөр-сүүрэр кэми эжирэтэр.
Сайа ахсор салгын мүөтэ
Санааларбын саһылыыр,
Кэлбит көмүс күһүннүүн
Көбү көтүтэн күлүмнүүбүн.

Бу кэлэр кэм бэлэбин
Күлүмүрдэс күннөрүн –
Сүрэх дууһа сүөгэийн
Сүһүөх уйарынан, сүгэбин.

Константин Петров

КӨМҮС КУҺУН

Көмүстүү күндээрдэ күһүммүт
Көөчүктүүр кэриэтэ күлүмнээн,
Көрүстэ сайыны атааран,
Көччүйэ солкобо сууланан.
Көһүппүт бу юмим күндүтөөн,
Көрөргө-истэргэ кэрэтиэн,
Көй салгын биллэрдик
сөрүүкээн,
Көрсүөхпүт турдаба кыһыны.
Көймөстөр санаабын
умнаммын,
Көрөммүн үөрэбин күһүнгэ.

Көрдөөртүг бу сирин-дойдуу,
Көччүтэ оонньоотор буоларыг,
Көмүстүүр бэйэбин ахтабын,
Көбөрө сандаарар кэрэбин,
Көһүтүөм тыннаахтар

көһүтүөм,

Көрсүөбүм, төрөөбүт мин

күммүн.
Василий Пермьяков-ТАТЫАНА
уола Баһылай

КӨМҮС КУҺУН КЭРЭЛЭЭХ

Көмүс күһүн кэрэлээх –
Күлүмүрдэс энээрдээх,
Үөрдэр элбэх бэлэхтээх,
Күлүм чабыл күннэрдээх.
Көмүс, алтан сэбирдэх
Чабылыһан кэрэтин,
Күнү кытта оонньоһон
Күнүн уотун ыһара.
Дьикти нарын кизгэлэ,
Айылбабыт симэбэ
Эрбинньэбин күлүмэ –
Ытарбатын үгкүүтэ.
Тыалы кытта тэлээрэн,
Тула бары эргийэр,
Кустук өнгүн түһэрэн,
Дьикти кэмин эргитэр.
Күһүн кэллэ ыксатан,
Күһүн-хаһын элбэтэн,
Уйгу-бийанг үүнүүтүн
Үрүлүтэн абалан.

Любовь Никитина-Тапталаана

**КӨМҮС ДУЙУН
КЫЛДЫЫЛААН**

Көмүс дуйун кылдыылаан,
Далбар күһүн күөгэйэр,
Көөчүк күнүн күндээрдэ,
Көлүччэбэ көрүннэ.
Кэбиһиилээх күөх окко
Күлүмүн кэһимилээтэ.
Күндээр дуйдаах алааска,
Көччүйэ таалалаата.
Толбон күһүн сандааран,
Киэн халадаай тэлээрдэн,
Уран киистэтин биһэн,
Дьүөрэлээн айуулаата.
Табо бабас кэрэтэй,
Талсан, сыһы наскыйбыта,
Таптал кыымын күөдүүтэ.

Төрбө-тунаар күөгэйбитэ,
Толбон көмүс биһиккэ,
Толуу хатын нусхайдэ,
Сүрэх сымныыр, күн сыыйар
Сылаас, сырдык нуурала,
Санаа иэйэр чуумпула,
Сайгыыр чэбдик салгына,
Сылпах санаа кыйдатар
Сайар намын ырыатай?
Кутуллар дьикти сүмэтин
Уйгу кымысты кыынньаран,
Амсай, илгэлээх амтанын,
Сандаара кыһа тэтэриэн,
Сылаанньыйар ил иэйииттэн,
Кустуктана, дьэ көтүөбүт!

Пелагея Игнатьева-Намына

КУҺУН – КЫҺЫН ЭДЬИИЭ

Сахам сирин түөрт юмэ
Бары олус дьиктилэр,
Хайаларын дабаны
Бары үөрэ көрсөбүт,
Сандал сааспыт
Сандааран,
Күммүт уһаан сылытар,
Самаан сайын чэлгийэн,
Уйгу-бийанг дэлэйэр,
Тунах ыһыах ыһыраар,
Көмүс күһүн налыйан,
Ходуһабыт хомуллар,
Кыстык ото чөмчөйөн,
Отчут үөрэр, астынар.
Алтан чуораан чугдаарар,
Билии үөрэх кыһата
Оҕолору ыһыраар,
Күһүн кэлбит бэлиэтэ
Куула тыабыт саһарар,
Күһүн – кыһын эдьиийэ
Кыстык кэмин аҕалар,
Кырыа кыһын кэлиитэ
Күһүнгү кэми ыксатар,
Көмүс күһүн күрэниэ,
Кыстык хаар кылбанһыа..
Айылба дьикти юмэ
Айыһыларга махтанһыа..

Евдокия Дьячковская-Иэйэ

СЭБИРДЭХ ҮҢКҮҮТЭ

Көмүскэ сууланан
Тураллар тыаларым,
Сэбирдэх үгкүүтүн кэтэһэ..
Эмискэ тулабыт
Долгуйар тыалыран,
Бу күһүн абылыыр бэлэбэ..
Чарагым чуумпудук,
Сипсийэ суугунаан,
Эргийэр, тыал хоту, батыһа,
Сайыһыгы симэбин
Кытары арабаң,
Сүһүөбүн кизгэлин быраба..
Туллубут сэбирдэх
Күлүмнүү көтүүтэ
Төннүбэт кэминэн долгутар,
Сайыны атаара,
Бүтэһик үгкүүтэ,
Олохтут чарааһын санатар..
Эйээрэ-элэһнээн
Эмиз сыл аастаба,
Сэбирдэх үгкүүтүн эргитэн,
Тыа аайы алтанын
Дэлэччи ыстаба
Кыһынна киирэр аан сэгэтэн..
Светлана Андреева-Маайа
Сизэ

КӨМҮС КУҺУН

Илин сабаттан күммүт уота
Илгийдэ итии тыыны ингэрэн,
Илибин күһнэ уунабын,
Итии тыынын ингэриэм.
Сарсыардааны сөрүүн салгын
Силсийдэ күһүн кэлбитин,

Санаа Күн сардангалара,
Санатта ыраас халлааны,
Күһүн аанын аһан мичийэ
Көмүс дуйа ыраахан көстөр,
Күндүлээтэ сирин аһын
Күүс - уох биэрдэ

барыбытыгар.

Үс кулпут чөлүгэр түһэн,
Үчүгэйи - юрэни саньыбыт,
Олоххо дьулуһуубут күүһүрэр,
Олобу салгыбыт,

харыстыбыт.

Мария Кондратьева.

КУҺУНГУ КҮН

Күһүнгү күһнэ хаамсыахха,
Көмүс эйгэбэ умсуоҕо,
Истинг иэйиийэ куустаран,
Дьолбут кыымнарын сабыахха.
Алтан дуйдаах сэбирдэхтэр
Кэрэ аһуор түһэрэллэр.
Тыаһа суохтук тэлээрэннэр,
Тулабытын кизгэтэллэр.
Күһүнгү күммүт көстүүтэ
Кэрэ бэлэхтэрин уунна,
Абыланнаах дьол сүһүмүн
Таайтарбат таптал бэристэ.

Сандаар Күн Сандаара

КУҺУН...

Күһүн..
Бүгүн күһүн
Көңүл көччүй,
Көмүс дьүһүн
Көһө көһүн.
Көһүс күөнэ
Күтүк түөһэ,
Курус иирэ
Көстөр ньуура.
Көмнөх көтө,
Көбүөр тэнгэ,
Кырыс сирин
Көмөн түстэ..
Күөхпүт кээриин,
Кэтэх бүктэ,
Кэхтэр көстүү
Кэмэ кэллэ.
Күһүн бүгүн
Кыһынын ылла,
Күүһүн-уобун
Кэриин сүктэ..
Байбаралаах Балбаара

**КУҺУН – БАРАММАТ
ҮӨРҮҮБҮТ**

Күрүлүүр сүүрүктүү түргэнник
Күһүнгү күннэрбит усталлар,
Иккистээн эргийэн кэлбэттик
Күөх дуаллаах сайыммыт
арахсар.
Ардыгар сыл-сылаас хонуктар
Санааба сайыны кэпсииллэр,
Хаһыннаах, кырылааах түт
түүннэр
Кыһынны күннэргэ
сирдииллэр.
Бу кэммит ураты кэрэтэ
Хас киһи сүрэбин долгутар,
Аар тайба, Айылба бэйэтэ
Бар дьонно бэлэбин тарбаттар.
Ол курдук Байанай барахсан
Булдуанан-алдынан тоһуйар.
Хара тыа абыһыгар тэлэтэн,
Айылба отонун ситэрэр.
Оттон дьэ кэрэчээн көстүүтүн
Күн аайы чочуйар, аһуордуур,
Ол иһин күн дьонун тапталын
Сүрэхтэр аайытын ингэрэр.
Көмүстээх симэхтээх күһүммүт,
Аһуардаах айуулаах
дьүһүммүт,
Хайбанар, таптатар көстүүбүт –
Хаһан да бараммат үөрүүбүт.
Иван Попов-Байдам

